

A UNSAY GAMITAN SA IKAPULO? Marcos 16:15.

- ❖ Ang mga ekonomiyanhong kahinguhaan gikinahanglan sa pagtuman sa dakung sugo nga gisangon ni Jesus sa Iyang iglesia.
- ❖ Nganong gipahimug-atan sa Dios nga kinahanglan kita magdala sa “TANANG ikapulo” ngadto sa Templo (Malaqueas 3:10)?
 - Ang matag ikapulo kinahanglanon. Ang pag-abag sa buhat dili usa ka buhat alang lamang sa pipila nga katawhan. Kabus ug adunahang katawhan kinahanglan makigbahin sa buhat sa Maayong Balita sa nagakaigo nga paagi.

B ANG PAG-IKAPULO BA ADUNAY KAAYOHAN KANAKO? Malaqueas 3:10.

- ❖ Ang mga panalangin sa Dios gisaad nga dili lamang mga materyal nga butang. Ang Dios nagabobo usab kanato sa dagkung mga espiritohanong panalangin (Efeso 1:3): Kalipay, kalinaw, ang kasigurohan sa atong kaluwasan...
- ❖ Nganong buot sa Dios magpanalangin kanato (Mateo 10:8)?
 - Ang punoang rason nga kita gipanalanginan mao nga kita makapahat sa mga panalangin ngadto sa uban.

C KINSAY MODAWAT SA IKAPULO? 1 Corinto 9:13-14.

- ❖ Sa Daag Tugon, ang mga Levianhon nagdawat sa mga ikapulo sa Israelitas. Kadto nga mga ikapulo gisangkap alang kanila samtang sila nanag-atiman sa espiritohanong panginahanglanon sa katawhan. Ang mga Levianhon usab naghatag sa ikapulo sa mga ikapulo sa pagsangkap alang sa mga sacerdote (Numeros 18:26).
- ❖ Salamat sa pag-ikapulo, ang mga pastor ug katdong nanagbuhat alang sa iglesia makabuhat sa bug-os nga panahon diha sa pagpairog sa buhat sa Maayong Balita.

D ASA NAKO IHATAG ANG AKONG IKAPULO? Nehemias 10:38-39.

- ❖ Ang mga ikapulo gitigum ug gipanghatag sumala sa panginahanglanon sa mga Levianhon, mga sacerdote, ug mga magbalantay sa ganghaan ug mga mag-alawit.
- ❖ Giunsa nato pag-aplikar niana nga prinsipyo sa iglesia karon?
 - Kinahanglan atong ihatag ang atong ikapulo ngadto sa panudlanan sa lokal nga iglesia. Unya, kini bahin-bahinon ngadto sa Conferensya, Unyon o Misyon aron ang mga magbubuhat niana nga dapit masweldohan.
 - Ang ikapulo sa mga ikapulo pagadad-on ngadto sa mga Dibisyon ug sa Conferensya Heneral alang sa susama nga paagi.

E ANG PAG-IKAPULO BA ADUNAY BAHIN SA AKON KALUWASAN? Roma 3:20.

- ❖ Ang pag-ikapulo ug tanan natong tulomanon dili makahimo kanato nga takus sa kaluwasan.
- ❖ Ang kaluwasan maoy usa ka wala hagai nga gasa nga atong madawat pinaagi sa pagtoo.
- ❖ Ang pag-ikapulo dili makaluwas kanato ni makatabang sa bisan unsang paagi alang sa atong kaluwasan. Ang pag-ikapulo maoy pagpadayag sa atong pagtoo.